



**Tshepedišo ya dirotwanapedi
tše diswa tša sekhwama sa
paka ya ge o rotše mošomo
E Tlhagišitšwe ke Leloko la
Ditirelo tša Thuto**



Kganetšo



Alexander Forbes Financial Services (Pty) Ltd ke moabaditirelo yoo a dumelšwego wa mašeleng (FSP 1177 le nomoro ya boingwadišo ya 1969/018487/07)

Alexander Forbes Financial Planning Consultants (Pty) Ltd
(FSP 31753 le nomoro ya boingwadišo ya 1995/012764/07)

- Ge tlhokomelo e dutše e tšeerwe go ka bega tshedimošo yeo e nepilego, Alexforbes le balaodibagolo ba yona le bašomedi ga ba tše maikarabelo a kgato efe goba efe yeo e tšeerwego go lebeletšwe tshedimošo ye, tše ka moka di hloka keletšo ya tša mašeleng.
- Tshedimošo ya ka gare ga tokomane ye ke ya Alexforbes. O ka no se gatiše, wa phatlalatša goba wa kaonafatša karolo efe goba efe ya tokomane ye ntle le go itlhagiša ka mokgwa wa tumelelo ya go ngwalwa ya Alexander Forbes Financial Services (Morutiši wa ME).

● Tlatša Retšisetara ya Tsenelo ● ya go tsenela Phadišano ya Sebokuboku!

Sekena khouto ya QR goba kgotla godimo ga linki ka gare ga tšhathe ya Q&A



Moputso wa sebokuboku!

Mokotlana wa Gary Player wa mafelelo a beke (ya go ba le phapošana ya dieta)

Retšisetara ya tsenelo e re thuša gape ka go latišiša gore ke mehuta efe ya dikgokaganyo yeo e šomelago maloko gabotse kudu

E šomišetšwa go laetša ge eba go ka dirwa diwepina tše dintši

Two-pot Webinar - Attendance Register



Sekena khouto ya QR

Ditsopolwa tša ge eba batho ba itšego ba na le mathata a go tsenela diwepina



Tšhišinyo yeo e ikemišeditšwego ya Kgoro ya Mašeleng ya Bosetšhaba

Tshepedišo ya “dirotwanapedi” e šišinyetšwa go rorolla mathata a mabedi a magolo ka Afrika Borwa:

- Ma-Afrika Borwa a lwa ntwa ka gare ga mengwaga ya bona ya go rola mošomo
- MaAfrika Borwa ba rutha gape ka gare ga dikoloto

Kgoro ya Mašeleng ya Bosetšhaba e lemoga gore re hloka tharollo yeo e šomelago MaAfrika Borwa, ka:

- go lekanetša dinepo tša rena tša dipolokelo tša nako ye telele tša go rola mošomo, le
- go fihlelela ditlhokwa tša mašeleng tša nako ye kopana
 - Ga se ya hlwa e eba molao – e sa le molaokakanywa
 - Letsatšikgwedi la go thomiša – 1 Setemere 2024
 - Moreromogolo wa sekhwama sa ge o rola mošomo e sa le go go abela letseno nakong ya ge o rotše mošomo

Ntlha ye bohlokwa



Gabjale ga go na le yo tee yoo a kafihlelelagos sekhwama sa gagwe sa ge a rotše mošomo mola a sa thwetšwe. Molao ga o dumelele seo



Naa diphetogo di hhalosa eng ka dipolokelo tša ka tša ge ke rotše mošomo?



tee-tharong ya dipolokelo tše diswa tša paka ya ge o rotše mošomo ka go itiriša e tla ya ka gare ga serotwana sa gago sa paka y age o rotše mošomo




Go tloga ka la **1 Setemere 2024** dipolokelo dife goba dife tše diswa tša paka ya ge o rotše mošomo di tla ipharola ka go itiriša go ya ka dirotwana tše pedi tše diswa di direla go rola mošomo ga gago.

Diphetogo di tla šoma go dikhwama ka moka tša paka y age o rotše mošomo


tee-tharong ya dipolokelo tše diswa tša paka ya ge o rotše mošomo ka go itiriša e tla ya ka gare ga serotwana sa gago sa dipolokelo



Mohlala



- Naa go direga eng ka dipolokelo tša ka tše di lego gona tša paka ya ge ke rola mošomo?



Lehono dipolokelo tša gago tša paka ya ge o rotše mošomo di beilwe ka gare ga serotwana se tee se beelwa paka ya gago ya ge o rotše mošomo.

O ka ntšha tšhelete fela go tšwa dipolokelong tše ge eba o tlogela mongmošomo wa gago goba o rola mošomo. Melao e a šoma.


Dipolokelo tša gago tša paka ya ge o rola mošomo go fihla mafelelong a Agosetose 2024, le kgolo efe goba efe ya tšhelete ya paka ya ge o rotše mošomo godimo ga dipolokelo tše, **e ka se angwe ke melao e meswa**.

Se se tla bonwa bjalo ka serotwana sa gago seo o se filwego.



Ka fao dirotwana tša ka tše pedi di tla šomago ka gona


O swanetše go šomiša sekhwama sa gago sa paka ya ge o rotše mošomo go beakanya letseno la paka ya ge o rotše mošomo. Ga go na go ntšho woo o dumelšwego go tšwa ka serotwaneng se.



O ka ntšha go tšwa go serotwana sa gago sa dipolokelo gatee ka ngwaga wa motšhelo ge eba o nyaka go dira seo.

Alexforbes e eletša gore o swarelele dipolokelo tša gago ka moka tša paka ya ge o rotše mošomo o di swarela paka ya ge o rotše mošomo gongwe le gongwe fao go kgonagalago, go akaretša dipolokelo dife goba dife tša ka gare ga serotwana sa dipolokelo.

- Naa ke neng fao tšhelete e tla bago gona ka gare ga serotwana sa ka sa dipolokelo?




Tše dingwe tša dipolokelo tša gago tša go tšwa ka go serotwana sa gago seo o se filwego di tla išwa go serotwana go serotwana sa gago sa dipolokelo ka la **1 Setemere 2024**.

Seroto se se lebeletšwe go ba **10%** tša dipolokelo tša gago, efela e sego go feta **R30 000**.

O ka ntšha tšhelete ka gare ga serotwana sa gago sa dipolokelo ge eba e ka godimo ga **R2 000**. O tla lefela motšhelo go kheše efe goba efe yeo o e ntšhago. O ka ntšha go fihla go **R30 000** ge eba o na le seroto sa go fihla fao seo se bolokilwego.



Mohlala



O ka se ntšhe ka fase ga **R2 000**.
Se se hhalosa gore o ka ntšha seroto sefe goba sefe sa
go tloga go **R2 000** go ya go **R3 000**.

A large orange circular icon containing a white bell with sound waves emanating from it. To the right of this icon is text in Sesotho: 'Motšhelo le ditefelo tša go sepediša di tla thoma ka go gogigwa. O tla tshedišwa ka tekanyetšo ya fase fase'



Tšhelete yeo e ntšhwago e tla tšhedišwa ka tekanyetšo ya fase fase ya motšhelo



Table income	Rates of tax
R0 – R237 100	18% of taxable income
R237 101 – R370 500	R42 678 + 26% of amount over R237 100
R370 500 – R512 800	R77 362 + 31% of amount over R370 500
R512 801 – R673 000	R121 475 + 36% of amount over R512 800
R673 001 – R857 900	R179 147 + 39% pf over R673 000
R851 901 – R1 1817 000	R251 258 + 41% of amount over R857 900
R1 817 001 +	R644 489 + 45% of the amount over R1 817 000



Diroto dife goba dife tše o di ntšhago go tšwa go serotwana sa gago sa dipolokelo pele ga paka ya go rola mošomo di tla ama tšhelete ya ge o rotše mošomo



**Bea dipolokelo tša
gago tša paka ya ge
o rotše mošomo** tše o
di filwego gore di
tšwele pele go gola

Kgetho ya gago e
ama bokamoso bja
gago ka bowena



Ge eba o **ntšha** kheše
go tšwa go serotwana sa
gago sa dipolokelo, o tla
swanelwa ke go thoma
go boloka gape



Karogantšho ya dirotwana tša go fapano

Dipolokelo tša gago ka moka
go fihla ka 31 Agosetose 2024

1

. Serotwana seo se filwego



Ditefo tša gago ka moka go tloga
mola o ingwadišago, go akaretša
ditefo ka moka go thoma gona bjalo
go fihlela 31 Agosetose 2024.

Serotwana se se ka se
ntšhiwe o dutše o šoma
Go fihlelwa fela 10% tša
sona efela magomo ke R30 000

Imirhumo ukusuka ngomhla woku-1 Sep 2024

2

Ingxowa yokonga



1/3 goba 33% ya ditefo
ka morago ga
1 Setemere 2024
E ka ntšhiwa
mola o sa šoma

3

Serotwana sa paka ya ge
o rotše mošomo



Ka fao sekhwama sa
paka ya ge o rotše
mošomo se tla šomago
ka gona go tloga ka la
1 Setemere 2024

2/3 goba 67% ya ditefo
ka morago ga 1
Setemere 2024
E tla amogelwa ka
nako ya go rola
mošomo bjalo
ka letseno



Naa go direga eng nako ye ke tloga?



Melao ya kgale ya go ntšha tšhelete e tla šoma godimo ga serotwana seo se filwego – go ntšha ga dipolokelo tša paka ya ge o rotše mošomo pele ga letšatšikgwedi la Setemere 2024 go dumeletšwe



O ka ntšha fela go tšwa go serotwana sa ipolokelo go thoma ka la 1 Setemere 2024



Ga go na go ntšhwa tšhelete go tšwa go serotwana sa paka ya ge o rotše mošomo woo o tla dumelelwago ka morago ga 1 Setemere 2024



Naa go direga eng nako ye ke rola mošomo?

Maloko a sekhwama sa phorofidente:

Melao ya kgale e tla šoma go serotwana seo se filwego – dipolokelo tša paka ye o rotše mošomo godimo ga sekhwama sa phorofidente seo se bolokilwego pele ga 1 Matšhe 2021 se ka tšewa bjalo ka kheše. Motšhelo o tla šomišwa.

Maloko a sekhwama sa phorofidente a mengwaga ya ka godimo ga ye 55 ka la 1 Matšhe 2021 ebile ba dula le sekhwama sona sela:

Melao ya kgale e tla šoma gomme phetolelo go ya go mogolo wa paka e tla ba kgapeletšo ebile dirotwanapedi ga di šome

Maloko a sekhwama sa phenšene:

Melao ya go swana e a šoma nako ye o rotše mošomo



Naa go direga eng ge eba ke kgauswi le go rola mošomo?

Maloko asekhwama sa phorofidente
a mengwaga ya ka godimo ga ye 55 ka la 1 Matšhe 2021

Ga o karolo ya tshepedišo
ya dirotwanapedi ka
go itriša

Ge eba o kgetha go tsenela,
tšelete ya go thoma kgwebo
e tla fetišetšwa go serotwana
sa dipolokelo.

Ge eba ga o dire kgetho,
gona melao ya tshepedišo ya
dirotwanapedi e ka se šome.

O ka kgetha go tsenela
tshepedišo ya dirotwanapedi
(o na le dikgwedi tše
12 go tloga ka la
1 Setemere 2024)

Serotwana seo se filwego
se tla hlakantšhwa ka letšatši
la mafelelo la kgwedi yeo
ka gare ga yona o
dirilego kgetho.

● Tlatša Retšisetara ya Tsenelo ● ya go tsenela Phadišano ya Sebokuboku!

Sekena khouto ya QR goba kgotla godimo ga linki ka gare ga tšhathe ya Q&A



Moputso wa sebokuboku!

Mokotlana wa Gary Player wa mafelelo a beke (ya go ba le phapošana ya dieta)

Retšisetara ya tsenelo e re thuša gape ka go latišiša gore ke mehuta efe ya dikgokaganyo yeo e šomelago maloko gabotse kudu

E šomišetšwa go laetša ge eba go ka dirwa diwepina tše dintši

Two-pot Webinar - Attendance Register



Sekena khouto ya QR

Ditsopolwa tša ge eba batho ba itšego ba na le mathata a go tsenela diwepina

Ditlamorago tša motšhelo



Motšhelo nako ye o fihlelela serotwana sa gago sa dipolokelo:

- o tla tshedišwa ka tekanyetšo ya motšhelo wa gago wa fasefase
- ditefelo tša go sepediša di ka ntšhiwa



Motšhelo ge eba o tšeа kheše nako ye o tlogela mošomo:

- lenaneothalwa la motšhelo wa nako ye o rola mošomo le tla šoma go serotwana seo o se filwego



Motšhelo ge eba o tšeа kheše nako ye o rola mošomo:

lenaneothalwa la motšhelo wa nako ye o rola mošomo le tla šoma



Leka go boloka serotwana sa gago sa dipolokelo



Naa ke ka lebaka la eng e se mogopolo wo mobotse go šomiša serotwana sa gago sa dipeeletšo pele o rola mošomo:

1. O ka no hloka kheše yeo e lekanego go ka fihlelela dithokwa tša gago nako ye o rola mošomo ka letšatši le lengwe.
2. O swanetše go lefela motšhelo ka tekanyetšo ya godimodimo yeo e šomago go wena ka diroto dife goba dife tše o di ntšhago go tšwa go serotwana sa gago sa dipolokelo.
3. O ka no hloka dipolokelo tše o di lekanego tša nako ye o rola mošomo gore o kgone go phela ka tšona nako ye o rola mošomo.

Ge eba ga go na dipolokelo tša tšhoganetšo, o ka thoma go beakanyetša ditshenyagalelo tše o di sego tša letelwa lehono



Bea **serotwana sa**
gago sa dipolokelo
se dule se gola

E ba **yoo a phelago**
gabotse nakong ya ge
o rotše mošomo





Naa o kgopela go fihlelela serotwana sa dipolokelo bjang?

Dikgokaganyo tša AF



AF Connect

online.alexforbes.com

Ga se kgopolole ye
botse go šomiša
serotwana sa
gago sa
dipolokelo pele o
rola mošomo:

My Money Matters

Toolkit

The two-pot system

Some important new changes for retirement funds
are coming ...

[Learn more](#)

Starting a new job is a big change

Making decisions that affect your future self is easier if you know what matters most to you and what your goals are.

Leaving your employer

Keeping your savings invested in your retirement fund, instead of spending them, means they can keep growing.

Retiring from your employer

Retirement brings big life changes. Being informed and getting support will help you make the right decisions for you.

Other financial matters

Even small financial decisions you make every day can affect your ability to reach your goals.

Dikgokaganyo tša AF



online.alexforbes.com

The image shows two smartphones side-by-side, both displaying the Alexforbes mobile application interface. The left phone's screen displays the main dashboard for 'Jane Doe', showing a summary of her financial products. It includes sections for 'Profile', 'Documents', and 'Investments and policies'. Under 'Investments and policies', there is a 'Life cover' section with an insured amount of R400 000, a breakdown of vested (R2 390 000) and not vested (R129 000) amounts, and a balance date of 31/10/22. The right phone's screen displays the 'Claims tracking' section, listing a withdrawal claim from 3 days ago, including a tax directive received. Below this, there is a 'Solutions for you' section titled 'My Money Matters', which encourages users to explore ways to make their money and savings work for them.



Dinepo tša ditirelo tša go itirela | tša Whatsapo

Self-service options

- Tax Certificate
Request my Tax Certificate
- Statement
Request my Benefit Statement
- Fund Balance
Request my fund balance
- Claim Status
Request my claim status
- Register
Register on AF Connect
- Reset
Reset my AF Connect Password
- Combine Savings
Combine my savings
- Two-pot system
Learn more about the Two-pot system
- End Session
End self service session

Tirelo ya go itirela o šomiša WhatsApo:

Tshedimošo yeo o e hlokago, nako ye o e hloka, ka yona nako yeo.

- Kgopela sethifikheithe sa ka sa motšhelo
- Kgopela setatamente sa ka sa dikholego
- Kgopela mašaledi a ka a sekhwama
- Kgopela maemo kleime ya ka
- Ingwadiše godimo ga Dikgokaganyo tša AF
- Beakanya leswa phasewete ya ka ya Dikgokaganyo tša AF
- Kopantšha dipolokelo tša ka
- Ithute go tletše ka ga tshepedišo ya dirotwanapedi

Go phela go
thoma ka
Oktoboro
2023

Nomoro ya
WhatsApo:
060 043 9601



● Tlatša Retšisetara ya Tsenelo ● ya go tsenela Phadišano ya Sebokuboku!

Sekena khouto ya QR goba kgotla godimo ga linki ka gare ga tšhathe ya Q&A



Moputso wa sebokuboku!

Mokotlana wa Gary Player wa mafelelo a beke (ya go ba le phapošana ya dieta)

Retšisetara ya tsenelo e re thuša gape ka go latišiša gore ke mehuta efe ya dikgokaganyo yeo e šomelago maloko gabotse kudu

E šomišetšwa go laetša ge eba go ka dirwa diwepina tše dintši

Two-pot Webinar - Attendance Register



Sekena khouto ya QR

Ditsopolwa tša ge eba batho ba itšego ba na le mathata a go tsenela diwepina

- **Pego ya wepina ya dipolo tša serotwanapedi**
- **Re botše gore e be e le bjang**

Sekena khouto ya QR goba o kgotle godimo ga linki ka gare ga tšhathe ya Q&A gore o re fe pego ya gago ya dipolo godimo ga potšišo e tee ya dinyakišišo tša ka bjako.

Two-pot webinar survey



Sekena khouto ya QR

**Pego ya gago
ya dipolo e
bohlokwa go
rena!**

Aa e ka ba go sa na le
dipotšišo tše dingwe
tšeо o nyakago di arabja?

A re boleleng ka ga tšona!



Re a go
leboga



alexforbes.com

:alexforbes
insight • advice • impact